

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list CG“, broj 77/08), Vlada Crne Gore na sjednici od _____ 2024. godine, donijela je

**ODLUKU O OBJAVLJIVANJU
MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI
NA REALIZACIJI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA IZMEĐU
VLADE CRNE GORE
I
VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1

Objavljuje se Memorandum o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, potpisan u Sarajevu, 22. decembra 2022. godine, u originalu na crnogorskom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku).

Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ove odluke, u originalu na crnogorskom jeziku glasi:

**MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI
NA REALIZACIJI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA IZMEĐU
VLADE CRNE GORE
I
VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE**

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „Strane“)

U cilju daljeg razvijanja prijateljskih odnosa između dvije države;

Uvažavajući sve zaključene bilateralne sporazume i posvećene daljem jačanju bilateralne saradnje u transportnom sektoru;

Shvatajući da je izgradnja transportne infrastrukture od ključnog značaja za ekonomski i društveni razvoj dvije zemlje, da postoje čvrsta volja, nužni zahtjevi i veliki potencijali za saradnju u oblasti infrastrukturnih investicija između dvije zemlje;

Prepoznajući mogućnosti i značaj zajedničkog nastupa prema trećim zainteresovanim stranama i dostupnim izvorima sredstava za finansiranje realizacije infrastrukturnih investicija, koji će omogućiti veći protok ljudi, robe, kapitala, usluga i tehnologije, kao i ekonomski razvoj;

U želji da podstaknu nadležne institucije i privredne subjekte na povećanje obima međusobne bilateralne saradnje i udruživanja u cilju zajedničkog poslovnog nastupa;

Saglasne da je pravičan i nepristrasan tretman investicija potreban, kako bi se obezbijedio stabilan okvir za investicije i obezbijedila maksimalno efikasna upotreba raspoloživih resursa;

Saglasile su se o sljedećem:

Član 1 **Opšti principi**

- (1) Strane iskazuju zajedničko interesovanje za realizaciju infrastrukturnih projekata, na principima uzajamno korisne saradnje uz poštovanje dobre međunarodne prakse, u pravnim okvirima zakonodavstva Strana, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „Memorandum“).
- (2) Strane će, u okvirima svojih mogućnosti i nadležnosti, pružiti svu neophodnu pomoć i podršku u realizaciji infrastrukturnih investicija koje su prepoznate kao strateški značajne.
- (3) U skladu sa svojim zakonima, podzakonskim aktima, važećim prostorno-planskim i strateškim dokumentima Strane će, svaka na teritoriji svoje države, promovisati, koliko je god moguće, infrastrukturne investicije druge Strane, uz poštovanje tržišnih principa poslovanja.
- (4) Ni jedna Strana na bilo koji način neće narušavati nerealnim, netransparentnim ili diskriminatornim mjerama pripremu, realizaciju, upotrebu, upravljanje, održavanje, i dalji razvoj infrastrukturnih projekata.

Član 2 **Područje primjene**

- (1) Strane će održavati konsultacije, naizmjenično na teritoriji svake Strane, u dobroj volji, o mogućim uslovima i modalitetima saradnje, u skladu sa dobrom međunarodnom praksom i primjenljivim propisima Strana, u cilju zajedničkog nastupa prema svim trećim zainteresovanim subjektima i dostupnim izvorima sredstava za finansiranje realizacije infrastrukturnih projekata koje su Strane prepoznale kao strateški važne u okvirima svojih nadležnosti.
- (2) Strane će unapređivati razmjenu informacija i obavještavaće jedna drugu o planovima za realizaciju i trenutnom statusu realizacije strateških infrastrukturnih projekata, o usvojenim relevantnim propisima, strategijama i politikama.
- (3) Strane će preduzimati neophodne aktivnosti u cilju unapređenja saradnje između nadležnih institucija i privrednih subjekata i pospješivati uzajamnu razmjenu znanja, iskustva i informacija, posebno u vezi sa, ali ne ograničavajući se na upravljanje infrastrukturnim investicijama, analizu i upravljanje rizicima za njihovu realizaciju.
- (4) Strane će posebnu pažnju poklanjati implementaciji preporuka i zahtjeva koji proizilaze iz implementacije Ugovora o osnivanju transportne zajednice Jugoistočne Evrope,

Agende povezivanja (Berlinskog procesa), kao i drugih sličnih procesa koji imaju za cilj privredni rast i osiguranje nesmetanog protoka ljudi, robe i usluga.

- (5) Strane će sastaviti listu infrastrukturnih projekata koje prepoznaju kao strateški značajne u okvirima svojih nadležnosti (u daljem tekstu: „Lista“), u vezi sa čijom realizacijom je potrebno unaprijediti saradnju, uz periodično revidiranje ustanovljene Liste, u skladu sa realnim potrebama i zahtjevima građana i privrede.
- (6) Strane će nakon potpisivanja ovog Memoranduma formirati Koordinacioni tim, sastavljen od kompetentnih predstavnika Strana, čiji će zadatak, u vezi sa Listom, biti:
- a) sastavljanje i periodično revidiranje Liste;
 - b) razmatranje uslova realizacije infrastrukturnih projekata sa Liste;
 - c) usaglašavanje stavova u vezi sa realizacijom infrastrukturnih projekata sa Liste u cilju obezbjeđenja zajedničkog nastupa prema trećim zainteresovanim stranama (finansijerima, izvođačima radova, konsultantima i drugima);
 - d) praćenje realizacije i davanje preporuka koje bi trebalo da obezbijede efikasnu realizaciju infrastrukturnih projekata sa Liste;
 - e) sagledavanje mogućnosti i preduzimanje konkretnih aktivnosti u vezi sa lobiranjem u cilju osiguranja optimalnih uslova realizacije infrastrukturnih projekata sa Liste, što bi uticalo na povećanje privlačnosti regiona za investiranje i povećanje konkurentske prednosti infrastrukturnih projekata sa Liste, a time posljedično dovelo i do privlačenja tranzitnih saobraćajnih tokova i
 - f) sastavljanje godišnjih izvještaja o radu.
- (7) Za operativnu saradnju u vezi sa realizacijom pojedinih infrastrukturnih projekata sa Liste, Strane će nakon potpisivanja ovog Memoranduma formirati radne timove za pojedine projekte, čiji zadatak će biti:
- a) praćenje pravnih, institucionalnih, tehničkih, ekonomsko-finansijskih i administrativnih aspekata realizacije i
 - b) sastavljanje polugodišnjih izvještaja o radu.

Član 3

Sprovođenje Memoranduma

Organi za sprovođenje ovog Memoranduma su:

- u Crnoj Gori, Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore, sa sjedištem na adresi Rimski trg 46, 81000 Podgorica,
- u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo komunikacija i transporta, sa sjedištem na adresi Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, sa nadležnim entitetskim ministarstvima.

Član 4

Rješavanje sporova

Svaki spor u pogledu tumačenja i primjene ovog Memoranduma Strane će riješavati putem međusobnih konsultacija.

Član 5

Završne odredbe

- (1) Ovaj Memorandum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema posljednjeg pisanog obavještenja kojim se ugovorne strane međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova predviđenih njihovim unutrašnjim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.
- (2) Odredbe ovog Memoranduma važe i primjenjuju se sve dok jedna Strana ne obavijesti drugu Stranu pisanim putem o prestanku važenja Memoranduma diplomatskim putem.
- (3) Bilo kakvo neslaganje u vezi tumačenja ili primjene teksta Memoranduma, vršiće se između obje Strane kroz razgovore i bilateralne konsultacije u skladu sa pravilima međunarodnog prava.
- (4) Memorandum se može mijenjati i dopunjavati uz saglasnost dvije Strane, a izmjene i dopune stupaju na snagu u skladu sa procedurama propisanim u stavu (1) ovog člana.

Ovaj Memorandum je potpisan u Sarajevu, 22.12.2022. godine u po 2 (dva) originalna primjerka na crnogorskom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku) pri čemu su tekstovi podjednako vjerodostojni.

U POTVRDU TOGA, Strane ovdje stavljaju svoj potpis

Za

VLADU CRNE GORE

Ervin Ibrahimović, s.r.
ministar kapitalnih investicija

Za

**VIJEĆE MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE**

Vojin Mitrović, s.r.
ministar komunikacija i transporta

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori“.

Broj: _____

Podgorica, _____ 2024. godine

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
mr Milojko Spajić**